

# t13\_tops\_1 (TMPuEmCoCoHm- fXX4rHcAJ45XvY8k3ej4Lgv)

October 27, 2020

Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v3\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k9\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k7\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v4\_pre\_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k3\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (r1\_tarski ( \\ & k7\_subset\_1 (u1\_struct\_0 X0) (k2\_pre\_topc X0 X1) (k2\_pre\_topc \\ & X0 X2)) (k2\_pre\_topc X0 (k7\_subset\_1 (u1\_struct\_0 X0) X1 X2)))))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 \\ & (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (((v4\_pre\_topc X1 X0) \Rightarrow (k2\_pre\_topc X0 X1 = \\ & X1)) \wedge (((v2\_pre\_topc X0) \wedge (k2\_pre\_topc X0 X1 = X1)) \Rightarrow (v4\_pre\_topc \\ & X1 X0)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow (k7\_subset\_1 X0 X1 X2 = k9\_subset\_1 \\ & X0 X1 (k3\_subset\_1 X0 X2))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 \\ & X0)) \Rightarrow (k9\_subset\_1 X0 X1 X2 = k3\_xboole\_0 X1 X2) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 \\ & X0)) \Rightarrow (k7\_subset\_1 X0 X1 X2 = k4\_xboole\_0 X1 X2) \end{aligned} \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X0))\Rightarrow(k3\_subset\_1 X0 (k3\_subset\_1 X0 X1) = X1) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v2\_pre\_topc X0)\wedge(l1\_pre\_topc X0))\wedge((v3\_pre\_topc X1 X0)\wedge(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))))\Rightarrow(v4\_pre\_topc (k3\_subset\_1 (u1\_struct\_0 X0) X1) X0) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X0))\Rightarrow(m1\_subset\_1 (k3\_subset\_1 X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((l1\_pre\_topc X0)\wedge(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))))\Rightarrow(m1\_subset\_1 (k2\_pre\_topc X0 X1) (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 X0))\Rightarrow(k9\_subset\_1 X0 X1 X2 = k9\_subset\_1 X0 X2 X1) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k3\_xboole\_0 X0 X1 = k3\_xboole\_0 X1 X0 \quad (11)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.(((v2\_pre\_topc X0)\wedge(l1\_pre\_topc X0))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))\Rightarrow(((v3\_pre\_topc X1 X0)\Rightarrow(r1\_tarSKI (k9\_subset\_1 (u1\_struct\_0 X0) X1 (k2\_pre\_topc X0 X2)) (k2\_pre\_topc X0 (k9\_subset\_1 (u1\_struct\_0 X0) X1 X2))))))))$$